



# DITSHWANELO LE MAIKARABELO A BADIRISI BA DITLAMELO

BATHO BA BA TLHOKANG KGOTSA BA BA NNANG BA TLHOKA  
KALAFI KGOTSA TLHOKOMELO BA NA LE TSHWANELO YA:

- Go alafiwa kgotsa go tlhokomelwa ka ditselana tsothe tse di lebaneng, ka bopelonomi, bopelotlhomogi le kutlwelobotlhoko, ka bothakga, ka tshwanelo, ka tlotlo, masisi, le kontle ga kgethololo; le ka kelotlhoko e e tletseng ya gore kitso yotlhe, maipobolo le maikutlo otlhe a a dirwang ke motho mo kalafing le tlhokomelo e o ke sephiri, magareng ga molwetse le ba bongaka.
- Go itsisiwe ka bolwetse kgotsa seemo sa jone, gore bo ka nna jwa tswelela jang, le gore kalafi e nngwe e e ka lehang bolwetse ke efe, le gore fa ba batla ba kope thuso ya sedumedi.
- Go amogela kgotsa go gana kalafi e ba e neelwang ba lebile mabaka a ba a neetsweng go ya ka fa tirelo e o ya botsogo e ntseng ka teng.
- Go dirisa ditsela tse di beilweng, go ntsha kgakololo e e lebaneng, kgotsa go isa dingongorego mabapi le kalafi ya bone.
- Go kwalelwa sesupo sa go tlhomamisa seemo sa botsogo jwa bone; le mokwalo o o supang bolwetse le kalafi ya jone fa se kopiwa kgotsa se tlhokwa ke ba molao.
- Go tlhoma makgotla a a emelang dikeletso tsa bone le go sireletsa botsogo.

## MAIKARABELO A BADIRISI BA DITLAMELO TSA BOTSOGO

Batho ba ba dirisang ditirelo tsa botsogo tsa sechaba ba tlaa:

- Tlotla ditshwanelo le maikutlo a balwetse le badirisi ba bangwe ba ditlamelo tsa botsogo.
- Ela tlhoko ditirelo le dikago tsa botsogo, melawana ya go rulaganngwa le go tsamaisiwa ga ditirelo le dikago tseo tsa botsogo.
- Dirisanya sentle le badiredi ba botsogo mabapi le kalafi ya bone go ya ka kitso e e bolelwang mo temaneng ya bobedi mo ditshwanelong tsa badirisi.
- Duela madi a a beilweng ke goromente go bona kalafi.

